

t4\_connsp\_2  
(TMJF84yh9dQ96CgmdtNhTtjGQE8ee8we7nj)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_pre\_topc : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_connsp\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_tops\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0.(l1\_pre\_topc X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (r1\_tarski (k1\_tops\_1 X0 X1) X1)) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X0) \Rightarrow (X2 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((m1\_connsp\_2 X2 X0 X1) \Leftrightarrow (X1 \in k1\_tops\_1 X0 X2)))) \quad (3)$$

**Theorem 1**

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v2\_pre\_topc X0) \wedge (l1\_pre\_topc X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((m1\_connsp\_2 X1 X0 X2) \Rightarrow (X2 \in X1))))$$